

Sesotho

Mohato

# Metsi ka mona le ka mona

2A



Room to Read



**Metsi ka mona le ka mona**  
**Sesotho**  
**Mohato 2A**

ISBN: 978-1-77981-035-9

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Room to Read  
Mofetoledi: Elias Makhapa  
Motshwantshisi: Nashika Latchram  
Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.

# Metsi ka mona le ka mona



Room to Read

Pula e nele ka Labone bosiu. E nele ka sefako se sehlo.





Metsi a kenetse lelapa la malome Dishoba.


Metsi a kene mona le mane.

Bosiu, ba lelapa ha ba a robala.

Motsotso le motsotso ba sheba nako.

Ba sheba hore na letsatsi le hlahile.






Ka meso, malome Dishoba a tsoha.

A lata peke a bula tselana hore metsi a fete.

Metsi a ya ho sele.

Malome Dishoba le bana ba sebedisa mafielo ho fokotsa metsi. Metsi a ba hlola.








Ba sebedisa diemere ho kga metsi. Metsi a se ke a fokotseha.

Ba entse hona habedi, hararo. Ka mora ho leka hape le hape, malome Dishoba a hopola letsema.





Malome Dishoba a letsa lenaka ho bitsa letsema. A buisana le letsema ka kenelo ya metsi.

Letsema la fana ka dipeipi tsa metsi.

Malome Dishoba le letsema ba epela dipeipi.





Metsi a kena ka dipeipi a ya ka tsela.

Malome Dishoba le letsema ba dula fatshe, ba silafetse, ba bososela.

Hape ba bolokehile.





**Ulwazi  
Lwethu**

**Readers**

### **Mohato 1**

- Eba bonolo Malebo
- Sebati le Sekgo
- Bona lamunu
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meqomo
- Komello
- Banana ke baisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Ba polasing
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ntate o kgutla neng
- Lerato la mawelana
- Jase e fetohile

### **Mohato 2**

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaita
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Koketso tse ntjha
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa nkgono

### **Mohato 3**

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le digkabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlhabore
- Moriana wa phodiso
- Kwena e longya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- O a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

### **Mohato 4**

- Phatso o Thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mofikela wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tiwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

### **Mohato 5**

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

**ZENEX**  
FOUNDATION

  
**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

